



JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende partout. Depausitàri majourau pèr Marseiho: C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :  
2 fr. e miè pèr an pèr touto la Franco.  
Ennens Franco, lou port en sultra, ço  
que mouen à 3 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu  
èstre manda afranqui à l'Empremarié  
Prouvençalo, 45, carrièro d'ou Grand-  
Religi, à 2-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.  
Leis article noun inseri saran pas  
rendu.

ASSABÉ

Lei persouno que reçaupon lou journau  
despèi lou proumiè numero e qu'an pa'n-  
ca paga soun abounamen, soun pregado  
de nous manda au mailèu sei tres franc  
e miè. Es lou moumen o jamai noun.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — La casso de Meste Maime. — F.  
Cimani.

Prouvenç. — LEI CASSON Prouvençalo : Magali.  
— F. Mistral.

SUMARIANÇO. — D'ou 5 au 18 d'Outobre. — L. —  
— A. Gardaire.

CANÇON. — Lei Felibrejado de Grasso, de Sant-  
Clemen, de Munt-pelié, de Sceaux. — La Man-  
tenença de Prouvenço. — Letro de M. H. Laidet.

SCIENÇ. — Li Laisso monorimo, 3<sup>re</sup> art. V. Lièu-  
ceuf. Lou Canigou. L. Trasque.

Lei Prouvençau à la Court de Cassacien.

PROVERBE Prouvençau.

THEATRE Prouvençau. — Tres galino pèr un gau.  
— M. Bourrelly.

FURETOUN. — La Chato di pèu d'or. — Magali.

PASSO - TÈMS

LA CASSO DE MÈSTE MAIME

Li a deja quauqueis an, lou bèu jour de Sant Me-  
dar, lou sèt d'ou més de jun, mestre Maime èro en  
trin de bouen matin emé lou fresc de fouire seis ou-  
livié de Virolongo, quouro tout d'un côu ausé japa  
soun chin Moutet, aperei-là dever la Galiere, e, à  
sa boutadisso, capissè lèu que devié agué fa sauta  
quauco lèbre d'ou jas. Que ti fa ? mando lou magau  
au diable e si bouto à courre au cabanoun ounte  
avié toujours soun viéi fusiéu à doui côu emé un  
pichot prouvesimen de mounicien à la tasto d'ou  
gibié qu'avié lou malur de s'asarda trèu d'aquéu  
caire. Vequi. Mai pamens, aquéu jour, si va capita  
qu'aguè ges de plomb.

Ah ! capouchin de judieu, quand pui dias, ges  
de plomb ! E lou chin japavo toujours senso des-  
cassoura, e à sa japadisso enraihado mai que mai,  
mestre Maime coumprenié que la peloué s'avan-  
çavo dever éu.

Alor, coumo es toujours dins la debino que s'en-  
venton leis engambi, li venguè à l'idèio de faire  
servi per plomb lei mentihoun dei grafien qu'avié  
chabi à soun dejuna. Eiço va ben. A peno agué fe-  
ni de carga soun fusiéu que pan.... la lèbre si des-  
trauco, esparavardado, dedins uno ginestiero emé  
seis belleis aureiho drecho, aqui, à dès pas davans  
éu. Engauta lou fusiéu e lacha lou côu fougué pu  
lèu fa que di, e la lèbre de despareisse encaro pu  
vite. Mestre Malme, estabourni, lei brego serrado,